

# Ditsala ka dinako tsotlhe

Setswana

Kgato

4



Mandisa Twala



**Ditsala ka dinako tsotlhe**

**Setswana**

**Kgato: 4**

ISBN: 978-1-77981-318-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Mandisa Twala

Moranolodi: Matlhodi Vilakazi

Motshwantshi: Luyanda Cwane

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



# Ditsala ka dinako tsothle



**Mandisa Twala**

Seete, modiidi, Seepi le Molemi ba dula mo toropong.

Ke ditsala tsa mmatota.

Mo puleng, go fisa go le phefo le maru ba tshameka mmogo.





Ditsala tsa Seepi di tlele go tshameka mo tshimong ya gagwe.

Ka selemo, letsatsi le a fisa.

Seete le Modiidi ba a thutha.

Seepi le Molemi ba tshameka kgwele.

Ditsala di itumelela go tshameka kgwele.

Mmagwe Seete o ba tlisetsa bebetsididi le legapu le le foreshe.







Ditsala tsa Modiidi di tšameka mo lapeng.

Bosa phefo le bothito.

Ditsala di feela matlakala.

Molemi o kgarametsa kiriba.

Ditsala di tšameka monate mo lapeng.



# Koko wa Modiidi o ba tlisetsa dipanana le morara





Ditsala tsa Seepi di tšameka mo ntlong.

Ke nako ya mariga, go maruru. Seete le Seepi ba tšameka tšese.

Modiidi le Molemi ba tšameka sa maiphitlhelano.

Ditsala di tšameka monate.

Rragwe Seepi o ba tlisetsa sopo le marotho a monate.





Ditsala tsa Molemi di tšameka mo phakeng gaufi le ntlo.

Go maru fela go bothito.

Bana ba tšameka kgwele ya maoto

Seepi ke referi.

Ba tšameka sentle mo phakeng.

Rakgadi wa Molemi o ba tlisetsa lebotlolo la jusi,tshokolete le dibisikiti.





Go le pula kgotsa go fisa go tshameka  
mmogo ke boitumelo.





## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaeama
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanji wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tsweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthunswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsothle
- Molalatladi wa ga Lorato
- Megwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatlheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyong

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

